P01
a
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް MinistryofEconomic Development
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ Male’, Republic ofMaldives
ވިޔަފާރި ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް Trade Permit Application Form
ބޭނުންވާ ހުއްދައިގެ ބާވަތް Type of Registration
ފިހާރަ Shop  އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރިކުރުން Selling goods online 
ކައުންޓަރ Counter  ވެންޑިންގ މެޝިން Vending Machine 
ރެސްޓޯރަންޓް Restaurant  ގުދަން Warehouse 
ސައިހޮޓާ / ކެފޭ Café’s / Teashops  ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް Bonded warehouse 
ކެންޓީން Canteen  ބާރ Bar 
ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ނަން (އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން) Proposed Name for Registration) in order of preference)
ނަމުގެ މާނަ ނަން (އިނގިރޭސިން) ނަން (ތާނައަކުރުން)
Name (in Dhivehi letters) Name (in English letters) Meaning
1
2
3
4
5
ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު Applicant Information:
ID/Reg No: އައިޑީ/ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު ޝަޙްސް Type of Entity
Name: ނަން ބޭނުންވާ ގޮޅީގައި  ފާހަގަ ޖައްސަވާ as appropriate  tick
Registered Address: / Permanent ދާއިމީ / ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އެޑްރެސް އަމިއްލަ ފަރާތް  Individual
ކުންފުނި  Company
Road: މަގު ޕާޓްނަރޝިޕް  Partnership
Island: / Atoll ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ  Cooperative Society
އަތޮޅާއި ރަށް ބިދޭސީ ކުންފުނި  Foreign Company
Email: އީމެއިލް ސަރުކާރު އިދާރާ  Government Organization
Website: ވެބްސައިޓް އެހެނިހެން  Other Entity
Phone No: ފޯން ނަންބަރު Current Address: މިހާރުގެ އެޑްރެސް
Fax No: ފެކްސް ނަންބަރު Road: މަގު
Atoll/Island: އަތޮޅާއި ރަށް
ވިޔަފާރިކުރާ ތަނުގެ މަޢުލޫމާތު Premise Details
ޢިމާރާތުގެ/އުޅަނދުގެ ނަން (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރާއިއެކު)
Address/Vessel Name (Reg No):
Road: މަގު
Island: / Atoll އަތޮޅާއި ރަށް
އެންމެ ފަހުން ހިންގި ވިޔަފާރީގެ ނަން
Previously operated permit name
E-mail: އީމެއިލް
Fax No: ފެކްސް ނަންބަރު Phone No: ފޯން ނަންބަރު
ސަފްހާ: 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން: 3323668 ، ފެކްސް: 3323840
އީމެއިލް: info@trade.gov.mv ، ވެބްސައިޓް: www.trade.gov.mv

Premise Owner’s Information: (If the number of owners are
ޢިމާރާތުގެ/އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުގެ މައުލޫމާތު:)ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތް 5 އަށްވުރެ
more than 5, please attach a separate sheet with the details
ގިނަނަމަ މިހުރިހާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވާ ގޮތަށް ވަކި ލިސްޓެއް އެޓޭޗް ކުރައްވާ(
stated in this section)
ސޮއި/ސިއްކަ ގުޅޭނެ ނަންބަރު އެޑްރެސް ނަން އައިޑީ / ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު
Reg No. Name Address Contact No. Signature/Seal / ID
1
2
3
4
5
ފައިސާ ދެއްކުން Payment
YYYY / MM / DD - YYYY / MM / Duration: DD މުއްދަތު
Total Amount(MRf(: ޖުމްލަ އަދަދު)ރުފިޔާ(No. of months: ފައިސާ ދައްކާ މަހުގެ އަދަދު
ވިޔަފާރި ހުއްދައަށް އެދޭފަރާތުގެ އިޤްރާރު Applicants Statement
 ވިޔަފާރި ހުއްދައަށް އެދިފައިވާ ޢިމާރާތުގައި ވިޔަފާރި ކުރަން ފައްޓަންވާނީ، ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ Theregisteredbusinessname nessshallbeaffixedatthebusi- 
ން، ޤަ / ސަ ސް premiseaspertheregulationtosellimportedgoods/
ވިޔަފާރިނަ އިމްޕޯރޓް މުދަލުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ވާއިދު އިހޮޓަލާއި ރެ ޓޯރަންޓް ހިންގުމުގެ
/ Restaurants & Regulation to operate Teashops, Cafés
ޤަވާއިދު / ކެންޓީނު ހިންގުމުގެ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ހަރުކުރުމަށްފަހުއެވެ. RegulationtooperateCanteens.
 ވިޔަފާރިކުރާ ޢިމާރާތް ހުންނަންވާނީ އިމްޕޯރ ޓް މުދަލުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ޤަވާއިދު / ސައިހޮޓަލާއި The business premise shall meet the minimum standards 
ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގުމުގެ ޤަވާއިދު / ކެންޓީނު ހިންގުމުގެ ޤަވާއިދު ގައިވާ ފެންވަރަށް ހެދިފައެވެ. Regulation to / ofthe regulation to sell imported goods
Regulation to / Restaurants & operate Teashops, Cafés
 ހޮޓާ / ރެސްޓޯރަންޓް / ކެންޓީނު ފަދަ ތަންތަނުގައި ވިޔަފާރިކުރަން ފައްޓަންވާނީ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް operateCanteens.
ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއިން “ސާފުތާހިރުކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް” ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ. Operation ofTeashops/Cafés, Restaurants and Canteens 
shall only commence after obtaining the “Certificate of
Hygiene”fromMaldivesFood&DrugAuthority.
މަތީގައިއެވާ އިޤުރާރާއި ޚިލާފަށް އަޅުގަ ނ ޑު / އަޅުގަ ނ ޑުމެން ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ، މިނިސްޓްރީ އޮފް
އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އަޅުގަ ނޑަށް / އަޅުގަ ނޑުމެންނަން ދޫކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި ހުއްދަ ބާޡިލް ކުރުމާމެދު I/Weunderstandandagreethat,thepermitgrantedby
/ istryofEconomicDevelopment,maybecancelledifacteMdiinn-
އަޅުގަ ނޑު އަޅުގަ ނޑުމެންގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތެވެ.
violationoftheabove.
Name: Signature/Seal ނަން
ސޮއި/ސިއްކަ Designation: މަޤާމް
Date: ތާރީޚް
އޮފީސް ބޭނުމަށް: For office use only:
ފޯމް ބަލައިގަތް: Received by:
Name: Signature/Seal ނަން
ސޮއި/ސިއްކަ Designation: މަޤާމް
Date: ތާރީޚް
Time: ގަޑި
ރަޖިސްޓްރީ އާއި ޙަވާލުވި: Registration received by:
Name: Signature ނަން
ސޮއި Address: އެޑްރެސް
Date: ތާރީޚް
Time: ގަޑި
ސަފްހާ: 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން: 3323668 ، ފެކްސް: 3323840
އީމެއިލް: info@trade.gov.mv ، ވެބްސައިޓް: www.trade.gov.mv

ނޯޓް Note
 ހުއްދައަށް އެދެނީ މީހެއްގެ ނަމުގައިނަމަ، އެމީހެއްގެ ސައްޙަ އައިޑީ ކާޑާއި، ކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީއެއް Ifthe applicant is an individual, his/her valid ID Card and a 
photocopy, hastobe submittedwiththis form.
މިފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ.
Ifthe applicant is a company/cooperative society/foreign 
 ހުއްދައަށް އެދެނީ، ކުންފުނި/ ކޯޕޮރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ ބިދޭސީ ކުންފުނި/ ޕާރ ޓްނަރ ޝިޕް/ ސަރުކާރު
organization, an spoanny/partnership/governmentauthorizedcopemr--
އިދާރާ އެއްނަމަ، ފޯމުގައި ސޮއިކުރަންވާނީ، އެތަނަކުން މިފަދަ ފޯމެއްގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތް shallsignthe form.
ފަރާތަކުންނެވެ. If the applicant is a government entity or a company, only 
forms stampedwiththe sealwillbe accepted.
 ހުއްދައަށް އެދެނީ، ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަތަ ކުންފުންޏަކުންނަމަ، ފޯމު ބަލައިގަނެވޭނީ
Ifthe applicantis acompanyregistered formorethan 15 days, 
އެތަނެއްގެ ސިއްކަ ޖަހާފައިވާނަމައެވެ. onlyforms stampedwiththecompanysealwillbeaccepted.
 ހުއްދައަށް އެދޭ ކުންފުންޏަކީ، ރަޖިސްޓްރީ ކުރިތާ 15 ދުވަސްވެފައިވާ ކުންފުންޏެއްނަމަ ސިއްކައާއި A copy of the permit issued by Male’ City Council for the 
ނުލާ ފޯމް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. premisemustbe submittedwiththis application.
Revenue Stamp ofMRf10 isrequiredforthispermit. 
 މިފޯމާއެކު ހުއްދައަށް އެދޭ އިމާރާތަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީއެއް
Apaymentslipwillbeissuedtothe tionapplicantoncetheapplica- 
ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. is processed. Payment must be made on the same day the
 މި ހުއްދައަށް 10/- ރ. ގެ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް އެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ. payment slip is issued. Failure to make payment as above,
would result in cancellation ofthe payment slip tion.andapplica-
 ފޯމު ބަލައިގަތުމަށްފަހު ފައިސާ ދައްކާ ސްލިޕް ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. މި ސްލިޕް ޙަވާލުކުރެވޭ ދުވަހު
ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ، ސްލިޕާއި ފޯމު ބާޠިލުވާނެއެވެ. Payments made by cheque shall onlybe accepted with abank 
 ޗެކުން ފައިސާ ދައްކާނަމަ، ޗެކު ބަލައިގަނެވޭނީ ބޭންކް ގެރެންޓީ އާއިއެކު އެވެ. guarantee.
އިތުރު މަޢުލޫމާތު: MoreInformation:
 ނި/ Ifthe applicant is a company, cooperative society or ship,apartner- 
ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތަކީ ކުންފު ކޯޕޮރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ޕާރޓްނަރޝިޕް އެއްނަމަ، އަހަރީ ފީ
mustsubmitthe feepaymentreceiptwiththis application.
ދައްކާފައިވާ ކަމުގެ ރަސީދު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. Ifthe is at the 
applicant registered cantanygovernmententity,appli-
 ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ސަރުކާރުގެ އެހެން އިދާރާއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ mustsubmitacopyoftheregistry.
ތަނެއްނަމަ، އެތަނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. Ifa shareholder ofa companyis a foreigner or a foreign entity, 
import permit shall be issued to the applicant when canttheappli-
 ކުންފުނި/ޕާރޓްނަރޝިޕް ގެ ޙިއްސާދާރުންގެ ތެރޭގައި ބިދޭސީއަކު ނުވަތަ ބިދޭސީ ކުންފުންޏަކުން
has been registered as a foreign business under (Law No
ޙިއްސާވާނަމަ، އިމްޕޯރ ޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ ޤާނޫން ނަންބަރު 7 9 / 4/79), TheLawGoverningForeignBusinesses. 4
(ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ޤާނޫން) ގެ ދަށުން ބިދޭސީ ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި Ifthere exist a permit to an establishment for which canttheappli- 
is seeking permission, the newpermit will be issued upon
ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
cancellation of the previous permit. New permits to such an
 ވިޔަފާރިކުރަން ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޢިމާރާތުގައި، ބާޠިލް ނުކޮށް އޮތް ވިޔަފާރި ހުއްދައެއް establishment will be granted ifa letter from the owner ofthe
ވާނަމަ، އެހުއްދަ ބާޠިލް ކުރުމުން ނޫނީ އެޢިމާރާތަށް އިތުރު ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ. އަދި މިފަދަ establishment is submitted with the application stating that the
previous permit holder has vacated the establishment and that
ޢިމާރާތަކަށް ހުއްދައެއް އަލުން ދޫކުރެވޭނީ، ކުރިން ވިޔަފާރިކުރި ފަރާތުން އެވިޔަފާރި all merchandise has been removed, and the establishment has
ހުއްޓާލިކަމަށާއި އެފަރާތުގެ މުދާ ހުސްކޮށް، ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތާއި ޢިމާރާތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން been handed overto the owner, or a letter signedbythe permit
holder statingthathehas ceased operations atthe establishment
ބަޔާންކޮށް، ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުން ސިޓީއެއް ހުށަހެޅުމުންނެވެ. ނުވަތަ ކުރިން ވިޔަފާރި ކުރި
is submitted. In case ofcompanies, a board resolution to that
ފަރާތުން ކުރަމުން ގެންދިޔަ ވިޔަފާރި ހުއްޓާލިކަން ދޭހަވާ ޢިބާރާތަކުން ލިޔެ ސޮއިކޮށްފައިވާ effectwouldsuffice.
ސިޓީއެއް (ކުންފުންޏެއްނަމަ ބޯޑް ރެޒޮލިއުޝަނެއް) ހުށަހެޅުމުންނެވެ. Ifthe establishment owneris deceased, the rightholders to the 
 ޢިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތް ނިޔާވެފައިވާނަމަ، ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމުގައި، އިޢްތިރާޒް ނުކުރާކަމުގެ ސޮއި establishment shall sign the application form stating their no
objection to granting a permit to the establishment. Ifthe right
ކުރާނީ، އޭނާގެ ވާރިޘުންނެވެ. ޝަރީޢަތުން ވާރިޘުން ކަ ނޑައަޅާފައިވާނަމަ، އެ ހުރިހާ މީހުންގެ holders are determined in a courtoflaw, all rightholders to the
ސޮއި ކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް establishment must sign the application. It is a requirement to
submitthecopyofthecourtjudgementontherightholders.
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
Ifthe application is for apermit on avessel, a copy seloftheves- 
 ހުއްދައަށް އެދެނީ އުޅަނ ދެއްގައި ވިޔަފާރިކުރުމަށް ކަމުގައިވާނަމަ، އެ އުޅަނ ދުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ registrymustaccompanytheapplication.
ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. Application to sell imported goods as submitted to ascertain 
 އޮންލައިންކޮށް އިމްޕޯރ ޓް މުދާ ވިއްކުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ ވެބްސައިޓް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާކަން that the website is registered to sell imported items, a valid
document has to be submitted to indicate the domain name
ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ޑޮމޭން ނޭމް ނުވަތަ އެކަން އެނ ގޭނެ ޞައްޙަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. registration, the domainname mustberegisteredinthename of
ޑޮމޭން ނޭމް ރަޖިސްޓްރީ އޮންނަންވާނީ ހުއްދައަށް އެދިފައިވާ ފަރާތުގެ ނަމުގައެވެ. theapplicant.
 ބާރ ހުއްދައަށް އެދެނީ ރިސޯޓަކުންނަމަ/އުޅަދަނކުންނަމަ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާރޓްސް Ifan application is submitted to operate a bar at a resort or a 
vessel, the application mustbe accompaniedwith the operating
އެންޑް ކަލްޗަރ ގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް/އުޅަނދަށް ދޫކޮށްފައިވާ އޮޕަރޭޓިންގ license issued by the Ministry ofTourism, Arts and Culture to
ލައިސަންސްގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. operatetouristestablishments.
 ބާރ ހުއްދައަކަށް އެދޭނަމަ މިފޯމާއިއެކު ބަނ ގުރަލާއި، އޫރުމަހާއި އޫރުމަހުން އުފައްދާ ތަކެތި Ifthe application is submitted for operating a bar, tiontheapplica- 
mustbe accompaniedwiththeno objection letterfromThe
ވިއްކުމަށް ހުއްދަ ދިނުމާއިމެދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާރ ޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ އިން Ministry of Arts to to sell
Tourism, and Culture issue permit
އިޢްތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ސިޓީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. liquor,pork&porkprocessedgoods.
ސަފްހާ: 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން: 3323668 ، ފެކްސް: 3323840
އީމެއިލް: info@trade.gov.mv ، ވެބްސައިޓް: www.trade.gov.mv